

Автор: Борисова Раиса Иннокентьевна,
“Н.Д.Субуруускай аатынан Болтоно орто оскуолатын”
дошкельнай бөлөбүн музыкальнай салайааччыта

“Леолаах Тигы кытта Сага дьыл”

Сага дьыллаабы утренник сценарийа

Музыка тыаһыыр.

Бэһиэлэй музыканан добуһуоллатан маскарадтаах оҕолор киирэллэр.

Пантера:

Сылы быһа кэтэспит

Кэллэ күндү кэммит,

Күүтүүлээх Сага Дьылбыт,

Аптаах кэрэ киэһэбит!

Сага дьылынан, сага дьолунан!

Пантера: Көрүн эрэ, оҕолоор!

Харыйабыт кэрэтиин!

Эчи оонньуура элбэҕиин!

Чэйинг эрэ, төгүрүччү тураммыт

Ырыабытын ыллабын!

Ырыа «Харыйа»

Пантера: Маладыастар! Истинг эрэ оҕолоор, Сага дьыл биһиэхэ араас дыкти түгэннэри бэлэхтиир, билигин биһиги остуоруйа дойдутугар ыалдыттыахпыт. Чуумпуран олорон көрүөбүн.

Оҕолор миэстэлэригэр баран олороллор.

Музыка тыаһыыр. Лео уонна Тиг хаар төкүнүтэн киирэллэр.

Тиг: Харыйабыт кэрэтиин! Яралаах Мила олус да үчүгэйдик кизгэппиттэр!

Лео: Үчүгэиин! Сотору Сага дьыл илдьитэ Завируха кэлиэбэ, харыйабыт уотун уматыа.

Оччоҕо харыйабыт араас уотунан дьиримниэ.

Тиг: Онтон Моруос оҕонньор кэлиэбэ, кэһиилэрин түнэтиэбэ. Миэхэ кэһиитин тугу эрэ аҕалаар (ытыһын таһынар).

Иккиэн үнкүүлүүлэр.

Лео: Хаар чөмөхтөрбүтүн манна ууруохха, Тиг!

Тиг: Бэйи эрэ, өссө баран хаарда хомуйохха.

Лео: Оңолоор, биһиэхэ көмөлөһүң эрэ, хаар чөмөхтөрү ким түргэнник хомуйар эбитий?

Оонньуу “Хаар хомуйуу»

Тахсан бараллар.

Музыка тыаһынан Харзылар үөмэн киирэллэр, эргийэллэр,

оңолору көрөллөр, сибигинэһэллэр.

Харз: Көр эрэ харыйалара үчүгэйин, Леолаах Тиг сана дылы көрсөөрү бэлэмнэнэ аҕай сылдыбаллар.

Харз: Биһигини ыңырбатахтар. Мин эмиз сана дыл бырааһынныгар сылдыахпын, Мооруос оңонньортон подарок ылыахпын баҕарабын.

Харз: Хайа, оттон бу тугуй? Хаар чөмөхтөр дуу?

Харз: Хата хаардарын уоран барыахха. Кэбэйдиннэр, биһигин наар куһаҕан санаалаах Харзылар дииллэр.

Харз: Оңолоор, кимиэхэ да этимээрин!

Тахсан бараллар.

Музыка тыаһыыр, Яра, Мила, Леонелла киирэллэр.

Умайар елка оонньуурдаахтар, үнкүүлүүлэр. Оонньуурдарын харыйаба ыйыыллар.

Яра: Көрүнүтүүй! Харыйабыт өссө киэркэйдэ!

Мила: Завирухалаах Вьюжка кэлэллэрэ чугаһаата.

Леонелла: Хайа, бу кимнээх олороллоруй? Олус да кыраһыабайдар.

Яра: Кэлин, пантера кыргыттар, аны эһиги үнкүүлээн.

Пантералар үнкүүлэрэ

Оңолор олороллор.

Яра, Мила, Леонелла тахсан бараллар.

Пандига, Куба үнкүүлүү-үнкүүлүү киирэллэр.

Пандига: Кэлэн иһэр,

Харзылар киирэллэр, кэннилэриттэн Лео уонна Тиг экирэтэн кэлэллэр.

Хаары былдыаһаллар.

Пандига: Тохтоон эрэ, туох буоллугут?

Тиг: Харзылар хаарбытын уоран барбыттар.

Лео: Бэйэлэрэ буруйдаахтар.

Харз: Биһиэхэ эмиэ хаар киһи наада.

Тиг: Бэйэбит онорун ээ.

Пандига: Кэбис, мөккүһэн бүтүн! Бачча үчүгэй Саҥа дьыл үүнэр күнүгэр этиһэр,
куһаҕаны онорор олох табыллыбат! Мооруос оҕонньор үтөө санаалаах, эйэлээх
оҕолору сөбүлүүр.

Куба: Хата эйэлэһин, бары бииргэ Саҥа дьылы көрсүөбүн!

Леолаах Тиг, Харзылар эйэлэхэллэр.

Ол кэмнэ Куба, Пандига үнкүүлүүллэр.

Пандига: Үнкүүһүт да оҕолор бааллар эбит манна. Аны эһигини, тигреноктар хайдах
үнкүүлүүллэрин көрүөхпүтүн баҕарабыт.

Тигреноктар үнкүүлэрэ

Лео: Чуумпурун, истин эрэ!

Силлиэ тыал иһиэрэр!

Завируха Вьюжка киирэллэр, үнкүүлүүллэр.

Завируха: Дорооболорун, оҕолор, Саҥа Дьылынан, саҥа дьолунан!

Вьюжка: Кэллибит биһиги эһиэхэ

Бырааһынньыкка ыалдыттыы,

Аптаах киэһэни бэлэхтии.

Мыльной шоу

Вьюжка: Кэрэчээн харыйа уота умайбакка турар эбит дии, миигин үтүктэн хатылааң:

«Биир, икки, үс – харыйабыт уота сандар!»

*Завируха аптаах палочкатынан харыйа тула сылдьан далбаатыыр, лабааларын,
оонньуурдарын таарыйар – харыйа уота умайар.*

Тиг:

Ураа! Харыйабыт уота умайда!

Саҥа дьылбыт саҕаланна!

Мооруос оҕонньор айаннаан истэбэ!

Лео: Ынырыабын эрэ бары!

Дед Мороз! Дед Мороз!

Мооруос оҕонньор Хаарчааналыын киирэр

МООРУОС ОҒОННЬОР:

Дорооболорун, оҕолоор!

Үргэл сулус илдьиттэнэн,

Араҥас сулус аргыстанан,

Кыыдам дыбар кымныыланан

Тийэн кэллим эһиэхэ!

Көрсүбэтэспит сыл буолла, оҕолор улааппыккыт, маладьыастар. Онтон миигин кэтэстигит дуо? Миигин кытта хоробуокка эргийиэҕин эрэ!

Хоровод «Раз, два, три»

Лео: Мооруос оҕонньор, сылайбытын буолуо кэлэн олоҕор.

МООРУОС ОҒОННЬОР: Оҕолорбор кэһиибин аҕаллым. Чэйин эрэ хоһооннутун тардан кэһиһин.

Пантера оҕолору биир-биир ыһыар.

Оҕолор хоһоон ааҕаллар, подарок туталлар.

Макарова В.В. подарога

Конкурс түмүгэ

МООРУОС ОҒОННЬОР: Махтал барыгытыгар оҕолоор, мин салгыы айаннаатым! Эһиһил баччаҕа өссө улаатан, ырыа-хоһоон кэһиһилээх көрсөөрүң! Көрсүөххэ диэри.

Хаартыскаҕа түһүү